

# Si·l cors es pres, la lengua non es preza

BdT 389,39

Ms.: E 179 = Rimbaut d'Aurenga.

Metrica: a10' b10 b10 b10 b10 (Frank 656:1). *Gap* di 6 *coblas unissonans* di 5 versi, seguite da una *tornada* di 2.

Edizioni: Appel 1929, p. 473; Pattison 1952, p. 177.

- letto 1178 volte

## Edizioni

- letto 794 volte

## Pattison

I.

S?il cors es pres, la lengua non es preza;  
donx dir puesc ieu so qu?ieu meils volgra far.  
Mais ieu poirai m?en en Dieu fiansar,  
et aprop Deu, m?en fi en Mon Jotclar:  
qu?en els ar es tot del meu desliurar.

II.

Fols, dir ho ai, sitot unc pauc vos peza;  
ogan d?aiso vos pot hom apelar  
qar de vostra dona que·us te tan quar  
per nuilha re tenetz pres son jotclar.  
Dieus afol cel que·us ensenhet amar!

III.

Senher En Fol! (Es paraula corteza!)  
Las! Quan per me fauc madona plorar!  
Que m?avetz tout tres mes, so puest comdar;  
tuit devon dir ? fe que dei Mon Jotclar!?  
que vos etz sel que fai donas raubar!

IV.

Fol, per mon cap, en qu?es sa cresma meza,  
non a tan fort raubador sobre mar,  
que drutz raubatz, e donas faitz plorar.  
Non agratz pro raubat en Mon Jotclar?  
Voletz donx mai? No n?avetz pro, so·m par.

V.

Fol, deme·us prec, qar merce vos ai queza  
que no·m volcsetz del tot adreiturar,  
c?ab sol mon dreg no·m podetz ben paguar:  
si per dreg fos, non agratz Mon Jotclar.  
Ja·us crezet ill de si eussa donar.

VI.

Fol, e·l sie·us det, qu?en vos s?es de tot meza,  
e vos detz leis ? e non es ges ben dar  
pos tan val mais; ben l?i devetz tornar.  
Qu?als non mi da c?apela son jotclar,  
et tot ab mi non lo podetz egar.

VII.

Sitot ab mi no·us hi podetz egar  
si mi·l rendetz, ie·us en farai fin far.

- letto 672 volte